ESPERANTO
LA DUA LINGVO POR ĈIU-SED POR ĈIUJ LA SAMA

GISTO,JUN,2009-06-19
Str. Esperanto, 880
95760-000 Kaiurbo-RS
Redaktas ottovaske@ibest.com.br
Senpaga por VK-ĉeestantoj
Krom foraj loĝantoj ŝuldas R$ 01,00 por la kaso.

PAROLIGA RONDO

Ĉi ero en la Kunfratiĝa Kunveno en GEA, 13/06/09, laŭ mi observis, tre plaĉis al ĉiuj ĉeestantoj la sistemo de inst.Cezar proponita por igi la partoprenantojn legi kaj paroli pri pluraj temoj sugestitaj. Per iom pli da kuraĝo, far la komencantoj, baldaŭ povos okazi interesaj diskutoj pri kurantaj aferoj. La anoj devas senti sin ne nuraj vizitantoj en GEA-rondoj sed homoj kiuj defendas nian verdan standardon kaj tiucele diligente provas fariĝi memfidaj pri la ĝustaj vortoj direndaj dum konversacioj. Oni ja devas konsciiĝi ke ne sufiĉas aŭdi E-vorton, ĝin traduki, formuli respondon kaj voĉigi ĝin. Bona esperantisto estas tio kiu havas direndajn vortojn pretaj sur la pinto de la lango, laŭ nacilingva difino, por flue paroli la lingvon. Nepre estu senindulga je vi mem, se vi trovas vorton kaj ne scias ĝian signifon. Nia prezidanto Marcelo ĉeestis la kunsidon kaj tio helpas levi la entuziasmon, por krei novan etoson en la gaŭĉa E-movado.

T-ĈEMIZOJ

Ĉiujare, dum la proksimiĝo de E-kongreso, nia laborema diligentulo Amarílio reklamas sian verdan varon. La de li ricevitajn propagandilojn mi sendis al GEA, por montrado al siaj anoj kaj kunportu ilin al la venonta Verda Kafo. Mi tre esperas ke ĉiuj mendos almenaŭ paron da bele presitaj ĉemizoj.Ili, buntepresitaj distrumpetas nian celon kiu devus esti la sama de la tuta homaro. Tiel estu, ĝis ĉiuj homoj de la tero fariĝis prudentaj!

SKAJPO

Jen rimedo por logi gesamideanojn al tutmonde vasta rondo, ĉiu sur sia preferata sofo, en sia hejmo. Ĝi estas facile alirebla de ĉiu ajn, sendepende de deviga kategorio. Avantaĝas ke neniu estas bezonata fronti la enurbajn "militojn" inter rivalaj klikoj liverantaj toksaĵojn. Ne bezonas elpoŝigi monon por alveturi la sidejon. Sufiĉas elŝuti la programon el la e-reto, kuraĝe elspezi R$ 50,00, por pagi kameraon kaj komenci senliman amikiĝon. Mi ja estas stulta rekruto, kiu penas kompreni la ĝustajn vojojn por trovi la bezonatajn klakejojn sed nia lerta Karesema diligente kaj senlace klopodas meti min sur la Skajprelojn. Helpata, mi jam ĉeestis internacian rondon en kiu partoprenis kompano el Japanio, Koreio, Porto Alegre, Arojo do Mejo kaj mi el Kaiurbo. Fariĝas gaja rondo chefe post kiam oni identigas la kolegojn per la voĉo.

ĈIKOJ

Ĉu vi iam suferis tian plagon? Nu, en nia regiono nuntempe, de kelkaj semajnoj batalas kontraŭ la invado de tiuj bestetoj. Vi, ĉefurbanoj eble ne konas ilin kaj la malkomforton kiun ili kaŭzas. Alinome ili estas konataj kiel tungoj. Al mi okazis ke iomete jukis sub la pieda dikfingro sed neniel mi supozis ke ĉiko invadas mian korpon. Hejme mi havas toksan rimedon Bibetox, por mortigi fivermojn. Mi decidis surŝmiri iom el ĝi. Hodiaŭ mia edzino sin diris ankaŭ atakita de du sur plando de la piedo. – Sed, ni ne bredas porkojn...de kie ili venas? Damnindaj ĉikoj!!

BIALISTOKO

Ni, malriĉuloj povas kontenti ke, laŭ mi, ni havas almenaŭ unu sufĉe riĉan gaŭĉan samideanon kiu reprezentos nian E-movadon dum la venonta UKE en la naskiĝurbo de Majstro Zamenhof. Tiu estas nia diligenta samideano Arno Volkmer. Li veturos kun sia edzino, kies nomon mi ankoraŭ ne scias. – Aldone mi sugestas ke ĉiuj ni amindumu kun Mega-Sena, riskante almenaŭ kelkajn groŝojn kun la celo enpoŝigi 40 Milionojn!! – Se vi ne vetas pro timo ne havi sufiĉe grandan poŝon por teni tiom dikan "fiŝon", ĉiuj VK-anoj certe proponos sin por zorgi pri la parto kiun vi ne scias stoki. Certe ĉiuj emas akompani nian amikon Arno al Pollando kaj tiel levi la brazilan nombron de la ĉi-jara UKE-partoprenantaro. – Nur Zagheto eble kontraŭas la iniciaton. Li ne kredas je la ebleco ke unu nura vetilo rajtas enkasigi la riĉaĵon, sed iam sinjorino Fortuna, favoros Esperanton kaj stiros la hazardan ludon.

KATOJ

Kiu ne posedas ankoraŭ ŝatbeston sentu sin invitata viziti 40 katojn kaj katinojn forlasitajn sur iu placo ĉe la strato Tibirisa´, en Porto Alegre - e-Adreso: gatostibirica.blogspot.com – Aldonas mi mian peton, bv interesiĝi pri la afero La plej trista faceto de tiu problemo estas ke, la bestetoj estis antaŭ nelonge tie elŝutitaj kaj suferas la minacon esti ĉiuj venenataj de najbaraj loĝantoj. Granda domaĝo ĉar la animaloj estas ne surstrate plenkreskintaj katoj, ili vivis ĉe familioj kaj nun suferas malkomforton kaj malsaton krom mistraktoj. Konsiderendas ke, homoj kiuj prizorgas forlasitajn bestojn kutime devas teni multe pli ol ilia poŝo eltenas. Fariĝu karitatemaj, miaj karaj gelegantoj. La plej rigoraj vintrotagoj baldaŭ atingos nian regionon kaj tio, kune kun pluvo, ja estas dezirenda eĉ ne por sovaĝa tigro avida je homa sango!

GRIPO-A

Eble 80% de la nejuda homaro avidas je ŝinko kaj aliaj spicitaj rostitaj porkaj viandaĵoj. (La ceteraj 20% ne avidas viandon) Nu, al tiuj 80% da viandomanĝemuloj, ĉi-rimede mi faras peton: ke ili bv serĉesploru pri la origino de la nun furiozanta ĝripo-A pere de la e-adreso "marciolinck.com.br" – Vi eble surpriziĝos pro la fonto de virusoj kiun estigas la komercocelaj grandaj porkobredejoj. Vi miros pri kiajn artifikojn adoptas la bredistoj, por rapidigi la kreskadon de porkidetoj.

Far vegetarano: homoj kaj rabobestoj similas al vagantaj tombejoj, ili estas reciprokaj tomboj.

Far Gandhi:Vi devas esti la ŝanĝo kiun vi volas kaŭzi al la mondo.

Far Darwin: kompato al animaloj estas el la plej noblaj virtoj de la homa naturo

Far Budha: Neniu sublimigas sian spiriton per sango.

Por rideti.
Kontribuis nia amiko Arno.

PREDIKAS PASTRO

- Ho vi, frenezuloj... pro unu horo da plezuro vi riskas perdi la eternan paradizan feliĉon!
- Kontraŭargumentas la geamantoj inter si: ni nepre devas demandi al tiu pastro, kion artifikon li scias, por ke la plezuro daŭru tutan horon. Por ni ĝi daŭras nur 10 sekundoj.

KNABA PLENDO

Kvinjara Joĉjo plorema/kolerama plendas ĉe sia panjo: mi nur volus scii, kial vi tiom multe klopodas igi la bebofratineton lerni ekpaŝi kaj babili se vi al mi la tutan tagon nur riproĉas: silentu!...restu kvieta!